

t3_facirc_1

(TMYAhKodr716Ry8t586gmSedkPF83HihuzE)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_circcomb : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_circcomb : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_msualg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_msafree2 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_circcomb : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_circcomb : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_circcomb X0) \wedge ((v2_circcomb \\ & X0) \wedge (l1_msualg_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v1_circcomb \\ & X1) \wedge ((v2_circcomb X1) \wedge (l1_msualg_1 X1)))) \Rightarrow (r1_circcomb X0 X1)) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_msualg_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge (l1_msualg_1 X1)) \Rightarrow (((r1_circcomb X0 X1) \wedge \\ & ((v1_relat_1 (k3_msafree2 X0)) \wedge (v1_relat_1 (k3_msafree2 X1)))) \Rightarrow \\ & (v1_relat_1 (k3_msafree2 (k2_circcomb X0 X1)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_circcomb X0) \wedge ((v2_circcomb \\ & X0) \wedge (l1_msualg_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v1_circcomb \\ & X1) \wedge ((v2_circcomb X1) \wedge (l1_msualg_1 X1)))) \Rightarrow (((v1_relat_1 (k3_msafree2 \\ & X0)) \wedge (v1_relat_1 (k3_msafree2 X1))) \Rightarrow (v1_relat_1 (k3_msafree2 \\ & (k2_circcomb X0 X1)))) \end{aligned}$$